

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE



P R A V I L N I K
O REGISTRACIJI, STATUSU I TRANSFERU IGRAČA
FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE

Podgorica, maj 2013.

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 29.05.2013.godine, donio je

P R A V I L N I K

O REGISTRACIJI, STATUSU I TRANSFERU IGRAČA FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE

(Pravilnik je izmijenjen i dopunjen 17.07.2013. godine, 20.05.2014. godine, 12.05.2015. godine i 28.06.2016. godine i isti je u formi Prečišćenog teksta)

DEFINICIJE

U smislu ovog Pravilnika, niže navedeni izrazi definisani su kako slijedi:

- 1. Organizovani fudbal:** fudbal organizovan pod pokroviteljstvom Fudbalskog saveza Crne Gore, FIFA i UEFA ili uz njihovo odobrenje;
- 2. Zvanične utakmice:** utakmice koje se igraju u okviru organizovanog fudbala, kao što su prvenstva nacionalne lige, nacionalni kupovi i međunarodna takmičenja za klubove, ali ne uključujući prijateljske i trening utakmice;
- 3. Takmičarska sezona:** period koji, po pravilu, počinje 1. jula tekuće a završava se 30. juna iduće godine i podijeljen je u dva dijela: jesenju i proljećnu polusezonu;
- 4. Registracioni period:** period utvrđen od strane Fudbalskog saveza Crne Gore u skladu sa članom 33 ovog Pravilnika;
- 5. Igrač:** registrovani član kluba u okviru Fudbalskog saveza Crne Gore, koji se aktivno bavi igranjem fudbala;
- 6. Maloljetni igrač:** igrač koji još nije navršio **18** godina;
- 7. ITC:** međunarodni transfer sertifikat;
- 8. TMS:** informacioni sistem usklađivanja transfera;
- 9. COMET:** informacioni sistem za registraciju igrača i klubova i rukovođenje takmičenjima FSCG;
- 10. Treća strana:** strana različita od dva kluba koji vrše transfer igrača ili bilo koji prethodni klub za koji je igrač bio registrovan.

I. UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja: registracije klubova i igrača, obaveznost upotrebe COMET informacionog sistema kod registracije klubova i igrača, status i kategoriju igrača, postupak promjene kluba, registracione periode, sticanje prava nastupa igrača na zvaničnim utakmicama, prijave za registraciju, pasoš igrača, izdavanje međunarodnih certifikata o transferu, ustupanje (pozajmica) igrača, poštovanje ugovora, raskid ugovora iz opravdanih razloga, raskid ugovora iz opravdanih sportskih razloga, zabrana raskida ugovora u toku sezone, posljedice raskida ugovora bez opravdanog razloga, naknada za osposobljavanje i razvoj igrača, mehanizam solidarnosti, pitanja koja se odnose na mali fudbal, pitanja koja se odnose na ženski fudbal, kao i druga registraciona i statusna pitanja klubova i igrača u okviru Fudbalskog saveza Crne Gore.

Član 2

1. Fudalaski savez Crne Gore(u daljem tekstu: FSCG) u smislu ovog Pravilnika, obuhvata tri regionalna fudbalska saveza: Fudbalski savez Južne regije, Fudbalski savez Srednje regije, Fudbalski savez Sjeverne regije i sve klubove registrovane u Crnoj Gori.

2. Pojam igrač odnosi se na igrače oba pola. Svaki pojam u jednini primjenjuje se na množinu i obratno.

Član 3

Odredbe ovog Pravilnika obavezne su za regionalne fudbalske saveze iz prethodnog člana ovog Pravilnika (u daljem tekstu: RFS), klubove i igrače u Crnoj Gori.

II. REGISTRACIJA KLUBOVA

Član 4

1. Klub postaje član FSCG kada odluku o registraciji kluba donese nadležni RFS i kada istu verifikuje Izvršni odbor FSCG, koja se objavljuje u „CG Fudbal“.

2. Izvršni odbor FSCG određuje teritorijalnu nadležnost RFS.

Član 5

1. Da bi klub postao član FSCG, potrebno je da ispunjava uslove predviđene Statutom FSCG, a naročito:

- a) da nadležnom RFS podnese prijavu i izjavu kojom se obavezuje da će radiiti u skladu sa Statutom, pravilnicima i odlukama FSCG i njegovih organizacija i organa;
- b) da priloži rješenje da je registrovan kod nadležnog državnog organa;
- c) da priloži zapisnik sa osnivačke skupštine sa spiskom članova uprave;
- d) da priloži ovjerenu kopiju Statuta kluba;
- e) da uplati upisninu i članarinu, čiju visinu određuje nadležni RFS;
- f) da registruje najmanje 25 (dvadesetpet) igrača;
- g) da dostavi dokaz da raspolaže sopstvenim ili ugovorom obezbijeđenim igralištem.

2. Nadležni RFS neće registrovati klub ako nijesu ispunjeni uslovi iz prethodnog stava.

3. Statut kluba mora biti u skladu sa Statutom FSCG i Statutom RFS kao i sa drugim opštim aktima FSCG i RFS, o čemu ocjenu daju nadležni organi FSCG i RFS.

4. Klub je dužan da sve izmjene i dopune statuta dostavi nadležnom RFS na saglasnost.

5. Klub se registruje pod određenim imenom.

6. RFS neće registrovati klub ako klub uzima ime nekog kluba iz istog mjesta koji je već registrovan pod tim imenom.

7. Klub može promijeniti ime najkasnije 30 (trideset) dana prije početka takmičenja. Za promjenu imena potrebno je dostaviti sljedeće:

- a) da nadležnom RFS podnese zahtjev, sve kao u tački a) stav 1 ovog člana,
- b) dokaz opisan u tački b) stav 1 ovog člana;
- c) dokaz-zapisnik sa skupštine na kojoj je usvojena promjena imena,
- d) dokaz-kopija statuta sa promijenjenim imenom,
- e) dokaz o uplati upisnine i članarine za promjenu imena kluba, čiju visinu određuje RFS.

8. Registrovani klub za vrijeme određeno ugovorom sa sponzorom uz ime kluba može dodati i ime sponzora. U tom slučaju ime sponzora uz ime kluba prijavice se nadležnom organu koji vodi takmičenje, a dopuna imena neće se posebno registrovati.

9. Klubovi iz istog RFS mogu se spajati pod uslovima utvrđenim Pravilnikom o takmičenju FSCG. Ako jedan od klubova u spajanju zadržava ime, mora se objaviti prestanak rada drugog kluba, a u slučaju da se spajanjem uzima novo ime zajedničkog kluba, prijavljuje se registracija novog kluba i prestanak djelovanja klubova u spajanju.

10. Promjena imena kluba, dodavanje naziva sponzora imenu kluba i spajanje klubova objavljuje se u Službenom glasniku FSCG "CG Fudbal" (u daljem tekstu: "CG Fudbal").

Član 6

1. Na osnovu prethodnog člana registruju se i klubovi za mali fudbal (futsal), s tim što takav klub mora da registruje najmanje 10 (deset) igrača, kao i klubovi ženskog fudbala sa najmanje 20 (dvadeset) registrovanih igrača.

2. Klub se može istovremeno registrovati za mali i veliki fudbal odnosno ženski fudbal, ako ispuni uslove iz prethodnog člana.

Član 7

1. Nadležni RFS obavezan je da novoosnovani registrovani klub uključi u prvo naredno takmičenje najnižeg stepena, odnosno lige, a klub je obavezan da učestvuje u odnosnom takmičenju.

2. Klub koji se ne uključi u takmičenje nema statusna prava koja proizilaze iz članstva u FSCG.

Član 8

1. Klubu prestaje članstvo u FSCG u skladu sa Statutom FSCG.

2. Odluka o prestanku članstva u FSCG objavljuje se u "CG Fudbal".

III. REGISTRACIJA IGRAČA

Član 9

1. Igrač može biti registrovan za klub kao profesionalac ili amater.

2. Samo registrovani igrači imaju pravo nastupa u organizovanom fudbalu. Činom registracije, igrač je saglasan da će poštovati statut i opšte akte kluba, propise FSCG, FIFA i UEFA. Registracija igrača je licenca za igranje fudbala.

3. Igrač koji je navršio 6 (šest) godina života može se registrovati za klub pod uslovima iz ovog Pravilnika.

4. Igrač u isto vrijeme može biti registrovan samo za jedan klub.

5. U toku trajanja takmičarske sezone, a u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, igrač može biti registrovan najviše za tri kluba. Tokom ovog perioda, igrač jedino ima pravo nastupa za dva kluba na zvaničnim utakmicama.

6. Igrač u isto vrijeme može biti registrovan samo za jedan klub istog oblika takmičenja. Izuzetno, igrač može biti istovremeno registrovan za dva kluba pod uslovom da je jedna registracija za veliki fudbal, a druga za mali fudbal (futsal). Igrač sa ugovorom može se registrovati za klub drugog oblika fudbalskog takmičenja samo ako ima pisanu saglasnost kluba sa kojim ima zaključen ugovor. Ako je amater registrovan za dva kluba u različitim oblicima fudbalskog takmičenja, pa naknadno sa jednim od tih klubova zaključi ugovor o profesionalnom igranju, potrebno je da od tog kluba dobije pisanu saglasnost u odnosu na postojeću registraciju za klub drugog oblika takmičenja. Ako klub ne izda ovu saglasnost, ima pravo da traži poništaj igračeve registracije za klub drugog oblika takmičenja.

Organ za registraciju igrača

Član 10

1. Igrača registruje nadležni organ RFS (u daljem tekstu: registracioni organ) na čijem se području nalazi sjedište kluba za koji se igrač registruje.

2. Registracioni organ registruje igrača putem COMET-a.

3. Registracioni organ vodi evidenciju registrovanih igrača za: veliki fudbal, mali fudbal, ženski fudbal, igrača veterana i istu po potrebi dostavlja Komisiji za status i registraciju igrača FSCG.

4. Evidencija registrovanih igrača sadrži: ime, prezime, datum rođenja i matični broj igrača, sportsku legitimaciju, dokaz o državljanstvu, naziv kluba za koji je registrovan i pasoš igrača, kao i druga dokumenta propisana ovim Pravilnikom.

Član 11

1. Odluku o registraciji igrača donosi registracioni organ u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva.

2. U hitnim slučajevima, ako su svi uslovi za registraciju ispunjeni, registracija će se odmah izvršiti.

3. Klub i registracioni organ prate objavljivanje registracije, i dužni su ispraviti odnosno tražiti ispravku greške ili drugih propusta prilikom objave u "CG Fudbal".

4. Klub neće snositi posljedice za propuste koje je učinio registracioni organ ili drugo odgovorno lice, ako je u roku od 8 (osam) dana od izlaska "CG Fudbal" u kojem je objavljena registracija, pisanim putem preduzeo sve potrebne radnje utvrđene ovim Pravilnikom.

Komisija za status i registraciju igrača FSCG

Član 12

Komisija za status i registraciju igrača FSCG (u daljem tekstu: Komisija za status i registraciju) obavlja poslove koji su joj određeni ovim Pravilnikom i drugim propisima FSCG.

Član 13

1. Komisija za status ima predsjednika i četiri člana koje imenuje i razrješava Izvršni odbor FSCG. Najmanje jedan član treba da je ekonomsko-finansijske struke.

2. Komisija odlučuje u vijeću od tri člana. Vijeće se sastoji od predsjednika i dva člana, a članove vijeća određuje predsjednik. Vijeće odlučuje većinom glasova.

3. Predsjednik vodi sjednicu i potpisuje odluke Komisije ili član kojeg on odredi.

Dokumenta za registraciju igrača

Član 14

1. Registracioni organ je dužan da neophodne podatke unese u COMET informacijski sistem, u suprotnom registracija igrača neće biti valjana, odnosno Komisija za status i registraciju je neće ovjeriti i neće biti objavljena u „CG Fudbal“.

2. Klub je dužan da dostavi:

Za igrača koji se prvi put registruje:

- a) zahtjev sa popisom originalnih dokumenata koji se prilažu,
- b) dva primjerka prijave za registraciju sa fotografijama, uz svojeručni potpis igrača i ovlašćenog predstavnika kluba, ovjerena pečatom kluba, od kojih jedan za klub a drugi za registracioni organ,
- c) fotografiju za sportsku legitimaciju, odnosno indentifikacionu karticu koja je odgovarajuća uzrastu kada se igrač registruje (u digitalnoj i štampanoj formi),
- d) dokaz o izvršenom ljekarskom pregledu,
- e) uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matičnog registra rođenih ili lična karta, odnosno pasoš ako se radi o strancu (ako je od dana izdavanja uvjerenja o državljanstvu ili izvoda iz matičnog registra rođenih, do dana kada je igrač potpisao prijavu proteklo više od 6 (šest) mjeseci, uvjerenje i izvod se neće uzimati u obzir),
- f) izjavu igrača da ranije nije bio registrovan ni za jedan klub u Crnoj Gori ili inostranstvu,
- g) pisanu saglasnost roditelja, odnosno staratelja ako je igrač maloljetan,

- h) dokaz o uplati takse za registraciju i objavu,
- i) pet primjeraka ugovora, ako je zaključen.

U COMET se obavezno unose dokumenta, odnosno podaci iz tačaka b), c), d), e),g) i i).

Za igrača koji mijenja klub:

- a) zahtjev sa popisom originalnih dokumenata koji se prilažu,
- b) dva primjerka prijave za registraciju sa fotografijama, uz svojeručni potpis igrača i ovlaštenog predstavnika kluba pred kojim je igrač potpisao prijavu, ovjerenu pečatom kluba od kojih jedan klubu a drugi registracionom organu,
- c) ispisnicu od dosadašnjeg kluba sa uredno popunjenim podacima ili dokaz da je igrač istu tražio od kluba u ljetnem registracionom periodu ili izvan ovog perioda u posebnim slučajevima,
- d) brisovnicu, ako igrač mijenja teritoriju saveza nadležnog za registraciju igrača, ili dokaz da je igrač istu tražio od nadležnog organa i da ispunjava uslove za promjenu kluba,
- e) sportsku legitimaciju i dvije fotografije (u digitalnoj ili štampanoj formi),
- f) dokaz o prestanku važnosti ugovora, ako ga je igrač imao sa prethodnim klubom,
- g) međunarodni sertifikat o transferu nadležnog nacionalnog saveza, ako je riječ o igraču koji dolazi iz inostranog kluba,
- h) pet primjeraka ugovora, ako je zaključen,
- i) pasoš igrača za igrače starije od 12 godina,
- j) dokaz o uplati takse za registraciju i objavu.

U COMET se obavezno unose dokumenta, odnosno podaci iz tačaka b), c), e), g), h), i i).

Za igrača koji se ustupa:

- a) zahtjev za registraciju sa popisom originalnih dokumenata koji se prilažu,
- b) dva primjerka prijave za registraciju, ovjerene pečatom kluba, sa nalijepljenim fotografijama igrača, uz svojeručni potpis igrača i ovlaštenog predstavnika kluba pred kojim je igrač potpisao prijavu, ovjerenu pečatom kluba,
- c) pisani sporazum klubova i igrača koji se ustupa,
- d) međunarodni sertifikat za igrače ako je riječ o igraču koji dolazi iz inostranstva,
- e) sportsku legitimaciju (ako ne dolazi iz kluba iz inostranstva) i dvije fotografije (u digitalnoj ili štampanoj formi),
- f) dokaz o uplaćenju taksi za objavu sporazuma o ustupanju.

U COMET se obavezno unose dokumenta, odnosno podaci iz tačaka b), c), d), i e).

U slučaju da igrač nije preregistrovan:

- a) zahtjev kluba sa popisom originalnih dokumenata koja se prilažu,
- b) potvrda nadležnog registracionog organa da igrač nije preregistrovan,
- c) dva primjerka prijave za registraciju, ovjerene pečatom kluba, sa nalijepljenim fotografijama igrača, uz svojeručni potpis igrača i ovlaštenog predstavnika kluba pred kojim je igrač potpisao prijavu,
- d) sportsku legitimaciju i dvije fotografije (u digitalnoj ili štampanoj formi),
- e) pasoš igrača za igrače starije od 12 godina,
- f) dokaz o uplaćenju taksi za registraciju i objavu.

U COMET se obavezno unose dokumenta, odnosno podaci iz tačaka c), d), i e).

3. Ako je podnijeti zahtjev neuredan ili nepotpun, registracioni organ upozoriće podnosioca i odrediti mu rok za otklanjanje nedostataka. Ovaj rok ne može biti duži od 3 (tri) dana od dana upozorenja.

4. Ako se u određenom roku ne otklone nedostaci, smatraće se da se odustalo od zahtjeva.

5. Izvršni odbor FSCG, prije početka ljetnjeg registracionog perioda, donosi Odluku o visini registracionih taksa za sljedeću takmičarsku sezonu. Ako se takse ne mijenjaju, ostaju na snazi iznosi utvrđeni prethodnom odlukom.

Član 15

Registracija igrača veterana

1. Komisija za status i registraciju donosi posebno uputstvo o dokumentaciji potrebnoj za registraciju igrača veterana.

2. Kao igrač veteran može se registrovati lice koje navršava 35 godina života u takmičarskoj sezoni u kojoj se registruje.

3. Registar igrača veterana vodi se posebno.

4. Igrač veteran može se registrovati za veteranski tim tokom cijele takmičarske sezone, a prelaziti samo tokom utvrđenih prelaznih perioda.

5. Igrač veteran koji je upisan u registar igrača veterana ne može se brisati iz registra u periodu od tri mjeseca od dana upisa u taj registar.

Obrasci za registraciju

Član 16

Sadržaj obrazaca: prijave za registraciju, ispisnice, brisovnice, pasoša igrača, okvirnih obrazaca ugovora, sporazuma o ustupanju, sporazuma o dvojnoj registraciji, sporazumnog raskida ugovora, sportske legitimacije i drugih obrazaca u vezi sa registracijom igrača, utvrđuje Izvršni odbor FSCG.

Prijava za registraciju

Član 17

1. Pristupanje klubu u cilju registracije vrši se isključivo potpisivanjem prijave za registraciju.

2. Prijava sadrži:

- prezime, očevo ime i ime igrača,
- datum i mjesto rođenja,
- jedinstveni matični broj,
- državljanstvo,
- klub za koji pristupa, sa naznakom veliki-mali fudbal,
- datum potpisa prijave,

- dosadašnje članstvo.

3. Igrač je dužan da tačno odgovori na sva pitanja iz prijave i da to potvrdi svojeručnim potpisom.
4. Ovlašćeni predstavnik kluba je dužan da u prijavu unese tačne podatke i svojeručnim potpisom i pečatom kluba potvrdi da je igrač svojeručno i određenog dana potpisao prijavu.
5. Za davanje netačnih podataka, igrač i klub, ako se utvrdi da su znali za njih ili su mogli znati, disciplinski su odgovorni shodno Disciplinskom pravilniku FSCG, a u odnosu na registraciju postupa se po odredbama ovog Pravilnika.
6. Uz prijavu za registraciju profesionalnog igrača, klub dostavlja i ugovor sa igračem. Registracioni organ ima diskreciono pravo da uzme u obzir sve izmjene i dopune ugovora ili dodatne sporazume koji nijesu dostavljeni i ovjereni u skladu sa ovim Pravilnikom.
7. Zahtjev za registraciju igrača u registracionom periodu, sa dokumentacijom iz člana 14 ovog Pravilnika, klub mora podnijeti nadležnom registracionom organu najkasnije poslednjeg dana registracionog perioda.

Član 18

1. Igrač ne može odustati od prijave, niti potpisati novu prijavu za drugi klub ako je prvu prijavu potpisao u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.
2. Izuzetno, ako klub za koji je igrač potpisao prijavu ne podnese dokumentaciju za registraciju u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa prijave (o čemu je potrebna pisana potvrda registracionog organa), igrač koji želi da promijeni klub može potpisati prijavu za novi klub, ako ne postoje smetnje predviđene ovim Pravilnikom.
3. Za igrača koji se prvi put registruje nema vremenskog ograničenja u pogledu prijavljivanja za klub u cilju registracije.

Ispisnica

Član 19

1. Za prelazak igrača u drugi klub potrebna je ispisnica koju mu je klub dužan izdati ako su ispunjeni uslovi predviđeni ovim Pravilnikom, i koja sadrži:
 - prezime, očevo ime i ime igrača;
 - datum i mjesto rođenja;
 - jedinstveni matični broj(ako se radi o igraču stranom državljaninu unosi se broj pasoša)
 - dosadašnji status igrača;
 - eventualna disciplinska mjera ili suspenzija od strane fudbalskog organa i vrijeme trajanja;
 - datum prestanka ugovora;
 - broj javnih opomena registrovanih u zapisnicima prvenstvenih i kup utakmica u toku takmičarske sezone u kojoj se izdaje ispisnica;
 - izjašnjenje o naknadi za osposobljavanje i razvoj igrača.

2. Registracija igrača za drugi klub ne može se obaviti bez ispisnice osim u slučajevima koji su posebno određeni ovim Pravilnikom.

3. Klub je dužan da ispuni sve podatke navedene u ispisnici i da jedan primjerak izda igraču. Protiv kluba i odgovornog lica, koji postupe suprotno, pokrenuće se disciplinski postupak u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSCG.

4. Ispisnica važi do poslednjeg dana prvog narednog registracionog perioda. Ako istekne rok važnosti ispisnice, igrač se može registrovati uz pisanu izjavu kojom potvrđuje da od dana izdavanja ispisnice nije bio registrovan ni za jedan klub.

5. Nakon izdavanja ispisnice klub ne može osporavati njenu valjanost.

6. Ništava je ispisnica za koju se utvrdi da u trenutku izdavanja nije bio upisan datum izdavanja ili ime i prezime igrača.

7. Ispisnica prestaje da važi kada igrač nastupi na prvenstvenoj ili kup utakmici za klub koji mu je izdao ispisnicu.

Sportska legitimacija

Član 20

1. Svaki registrovani igrač ima sportsku legitimaciju, odnosno identifikacionu karticu koju izdaje nadležni registracioni organ.

2. Ako se legitimacija, odnosno identifikaciona kartica izgubi ili postane neupotrebljiva, igrač ili klub je dužan da od organa koji je registrovao igrača, zatraži duplikat pod istim brojem, uz uplatu propisane takse.

Brisovnica

Član 21

1. Prilikom prelaska u klub koji se nalazi na teritoriji drugog registracionog organa, igrač je dužan da, od dosadašnjeg RFS, pisanim putem traži potvrdu o brisanju (u daljem tekstu: brisovnica) iz evidencije registrovanih igrača.

Brisovnica sadrži:

- prezime, očevo ime i ime igrača,
- jedinstveni matični broj,
- naziv dosadašnjeg kluba,
- eventualne primjedbe.

2. Odnosni registracioni organ je dužan da odmah izda brisovnicu ili da obavijesti o postojanju neke smetnje za registraciju igrača za novi klub. U brisovnicu se unosi broj pod kojim je evindentirana sportska legitimacija.

3. Uz zahtjev se prilaže ispisnica ili dokaz da je ista tražena ili dokaz da je ugovor prestao da važi.

4. Ako nadležni registracioni organ ne izda brisovnicu ili ne obavijesti podnosioca o razlozima neizdavanja brisovnice u roku od osam dana, smatraće se da je igrača brisao iz svoje evidencije i da ne postoje nikakve smetnje za prelazak igrača u novi klub.

Brisanje iz evidencije

Član 22

1. Brisanje iz evidencije registrovanih igrača vrši nadležni registracioni organ u sledećim slučajevima:

- a) u prelaznom periodu, na zahtjev igrača, ako su ispunjeni uslovi iz ovog Pravilnika za njegov prelazak u drugi klub;
- b) na zahtjev kluba, za koji je igrač bio registrovan u slučaju prestanka članstva u tom klubu;
- c) na zahtjev kluba za koji se igrač prijavljuje, ako ima ispisnicu ili je istu tražio u ljetnjem prelaznom periodu, ili je dobio raskid ugovora odlukom nadležnog organa FSCG;
- d) protekom roka od 30 (trideset) mjeseci od dana prestanka igranja fudbala;
- e) po službenoj dužnosti (isključenje iz fudbalske organizacije, smrti, i dr.).

2. Registracioni organ je dužan da brisanje igrača iz evidencije objavi u "CG Fudbal".

Pasoš igrača

Član 23

1. Odnosni registracioni organ dužan je da klubu za koji se igrač registuje, dostavi uredno popunjeni i ovjereni pasoš igrača.

2. Pasoš igrača sadrži naziv kluba /klubova za koje je igrač bio registrovan od takmičarske sezone u kojoj je navršio 12 (dvanaest) godina.

3. Ako 12. rođendan pada između takmičarskih sezona, igraču će u pasošu biti naveden klub za koji je bio registrovan u takmičarskoj sezoni koja je uslijedila nakon njegovog 12.rođendana.

4. Osim podataka iz stava 2 i 3 ovog člana, pasoš sadrži:

- prezime, očevo ime i ime igrača;
- datum i mjesto rođenja;
- jedinstveni matični broj,
- državljanstvo,
- naziv kluba za koji je registrovan,
- saveza na čijoj teritoriji je klub registrovan,
- rang takmičenja,
- datum registracije,
- dosadašnji status igrača,
- dodatne informacije.

5. U slučaju prelaska igrača u klub drugog regionalnog saveza, registracioni organ saveza kluba iz kojeg igrač odlazi je dužan da dostavi pasoš igrača regionalnom savezu kluba u koji se igrač registuje.

6. U slučaju prelaska igrača u klub drugog nacionalnog saveza, registracioni organ nadležnog RFS je dužan da dostavi FSCG pasoš igrača.

7. Kopija pasoša igrača ostaje u arhivi nadležnog RFS.

Pravo na promjenu kluba

Član 24

1. Igrač može promijeniti klub samo ako je novi klub uredno podnio zahtjev za registraciju tokom registracionog perioda, izuzev slučaja predviđenog članom 31 i 34 ovog Pravilnika.

2. Igrač sa ispisnicom, ako nije drugačije predviđeno ovim Pravilnikom, ima pravo da promijeni klub u ljetnjem i zimskom registracionom periodu, a bez ispisnice samo u ljetnjem registracionom periodu, pod uslovom da raspolaže dokumentacijom iz člana 14 ovog Pravilnika.

3. U zimskom registracionom periodu igrač ima pravo da promijeni klub i bez ispisnice koju klub neće da izda, pod uslovom da taj klub nema selekciju u takmičenju koje odgovara uzrastu igrača.

4. Igrač koji želi da promijeni klub, a nema ispisnicu, može pisanim putem zatražiti ispisnicu samo u ljetnjem registracionom periodu. U zimskom registracionom periodu klub nije obavezan da igraču izda ispisnicu.

Postupak za promjenu kluba u registracionom periodu

Član 25

1. Ako igrač želi da promijeni klub, dužan je da u registracionom periodu uputi svom klubu pisani zahtjev za izdavanje ispisnice i to preporučenim dopisom ili neposredno uz ovjeru kluba o prijemu zahtjeva.

2. Ako igrač iz prethodnog stava ovog člana želi da pređe u klub koji se nalazi na teritoriji drugog RFS, dužan je, pored ispisnice ili pisanog zahtjeva za izdavanje ispisnice, da nadležnom RFS podnese pisani zahtjev za brisanje iz evidencije registrovanih igrača i to preporučenim dopisom, odnosno neposredno uz ovjeru RFS o prijemu tog zahtjeva.

Sprovođenje registracije bez ispisnice i brisovnice

Član 26

1. Registracija igrača koji je u ljetnjem registracionom periodu stekao uslove za promjenu kluba prema odredbama ovog Pravilnika, a nije dobio ispisnicu i brisovnicu koje mu klub i RFS nijesu mogli uskratiti, biće izvršena bez ispisnice, odnosno brisovnice, pod uslovom da novi klub umjesto ispisnice dostavi kopiju zahtjeva kojim je igrač tražio ispisnicu sa dokazom da je isti dostavljen klubu, a ako mijenja teritoriju saveza i brisovnicu, odnosno kopiju zahtjeva sa dokazom da je tražio brisovnicu.

2. Kao dokaz u smislu prethodnog stava podrazumijeva se kopija zahtjeva za izdavanje ispisnice ili brisovnice sa potvrdama pošte o predaji preporučenih dopisa, odnosno ovjerakluba ili nadležnog RFS o prijemu navedenih zahtjeva.

3. Kopiju zahtjeva sa dokazima obavezno priložiti uz materijal za registraciju igrača.

Član 27

Ako klub ili nadležni RFS u roku od 5 (pet) dana neopravdano ne izda ispisnicu ili brisovnicu, ili ne obavijeste podnosioca zahtjeva o razlozima neizdavanja, smatraće se da je klub brisao igrača iz spiska svojih igrača i da ne postoje nikakve smetnje od strane nadležnog RFS za prelaz igrača u novi klub, a protiv odgovornih lica u klubu ili nadležnom RFS pokrenuće se disciplinski postupak od strane nadležnog organa FSCG shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Član 28

Za registraciju igrača koji se registruju po osnovu ustupanja, ispisnica i brisovnica nijesu potrebne, a za igrače koji su dobili raskid ugovora o profesionalnom igranju ili stipendijskog ugovora o igranju nije potrebna ispisnica.

Posebni registracioni periodi za registraciju igrača malog i ženskog fudbala

Član 29

Izvršni odbor FSCG može utvrditi posebne registracione periode za registraciju igrača malog i ženskog fudbala.

Odustajanje od promjene kluba

Član 30

1. Igrač koji je dobio ispisnicu od svog kluba, pa uz pisanu saglasnost kluba za koji je potpisao prijavu odustane od prijave prije nego što je ta registracija izvršena, može se vratiti u prethodni klub u toku registracionog perioda i steći pravo nastupanja od trenutka kada nadležni registracioni organ odlukom konstatuje odustajanje od prijave za drugi klub.

2. Igrač koji je uzeo ispisnicu i brisovnicu, a nije se prijavio za drugi klub, može se vratiti u prethodni klub u toku registracionog perioda i odmah stiče pravo nastupanja.

3. Za sprovođenje odluke iz stava 1 ovog člana, klub dostavlja registracionom organu pisanu izjavu igrača kojom potvrđuje da odustaje od prijave za drugi klub i pisanu potvrdu kluba za koji je igrač potpisao prijavu da je saglasan sa izjavom igrača.

4. Igrač koji je u skladu sa ovim Pravilnikom brisan iz evidencije registrovanih igrača, ako odustane od namjere da se prijavi za drugi klub, pa se vrati u raniji klub, stiče pravo nastupanja po odredbama ovog Pravilnika.

5. Za sprovođenje odluke o poništenju brisanja, klub je obavezan da dostavi zahtjev i izjavu igrača kojom traži poništenje odluke o brisanju.

Član 31

Igrač koji je otišao u inostranstvo i za kojeg je izdat međunarodni sertifikat o transferu, a klub iz inostranstva u međuvremenu odustane od njegove registracije, može ponovo biti registrovan za klub u Crnoj Gori, pod uslovom da dostavi dokaz o tome da nije registrovan u inostranstvu, da nije proteklo više od 30 (trideset) dana od dana isteka ljetnjeg ili zimskog registracionog perioda koji je utvrdio FSCG, i da klub koji podnosi prijavu za tog igrača nije iskoristio pravo na registraciju igrača iz člana 34 ovog Pravilnika.

Zaštićeni igrači

Član 32

1. Klub je obavezan na pisani zahtjev igrača, tokom cijele godine, uključujući i igrače sa zaključenim ugovorom, da izda ispisnicu odmah nakon prijema zahtjeva, ako su klub ili njegov određeni tim odustali od službenog takmičenja u tekućoj takmičarskoj sezoni.
2. Ugovor između igrača i kluba iz prethodnog stava prestaje da važi danom dostavljanja obavještenja o odustanku organu nadležnom za takmičenje.
3. Klub iz stava 1 ovog člana nije obavezan da izda ispisnicu igraču koji ima pravo nastupa za bilo koji tim kluba koji se takmiči u tekućoj takmičarskoj sezoni.
4. Igrači iz stava 1 ovog člana mogu se registrovati za druge klubove do/zaključno sa 1. aprilom, i to najviše dva igrača za jedan klub.
5. Ako igrač iz stava 1 ovog člana ne dobije ispisnicu, za postupak registracije primjenjuju se odredbe člana 26 ovog Pravilnika.

Registracioni periodi

Član 33

1. Registracioni periodi su periodi u kojima se, po pravilu, obavljaju prelasci igrača iz kluba u klub. Registracioni periodi su ljetni (prvi) i zimski (drugi) registracioni period.
2. Izvršni odbor FSCG odlukom utvrđuje termine registracionih perioda, koju dostavlja organima FIFA-e u rokovima i na način određen od strane nadležnih organa FIFA-e.
3. Ljetni registracioni period počinje poslije završetka takmičarske sezone i po pravilu se završava prije početka naredne takmičarske sezone i ne može trajati duže od 12 (dvanaest) nedelja. Zimski registracioni period po pravilu je u sredini takmičarske sezone i ne može trajati duže od 4 (četiri) nedelje.
4. Oba registraciona perioda za određenu takmičarsku sezonu moraju se unijeti u FIFA TMS sistem, najkasnije 12 mjeseci prije nego što počnu da se primjenjuju. FIFA će odrediti termine ovih perioda ako ih FSCG blagovremeno ne utvrdi i ne unese u TMS sistem.

Član 34

1. Igrači mogu biti registrovani samo tokom ljetnjeg i zimskog registracionog perioda koje je utvrdio FSCG. Izuzeci su:
 - profesionalni igrač čiji je ugovor istekao prije isteka registracionog perioda može da se registruje i van registracionog perioda. Po ovom izuzetku za jedan klub može se registrovati samo jedan igrač, i to u periodu od 30 dana od dana isteka ljetnjeg registracionog perioda.

- profesionalni igrač kome je odlukom nadležnog organa FSCG ugovor raskinut krivicom kluba, sa ograničenjem iz člana 9 ovog Pravilnika. FSCG može u okviru svojih nadležnosti preduzeti mjere radi izbjegavanja zloupotrebe.

2. Profesionalni igrač koji je sporazumno raskinuo ugovor sa klubom, može se registrovati samo u registracionom periodu, sa ograničenjem iz člana 9 ovog Pravilnika.

Objavljivanje registracije

Član 35

1. Registracija igrača obavezno se objavljuje u "CG Fudbal".
2. Redovni broj "CG Fudbal" izlazi svake srijede, a vanredni po potrebi.
3. Nadležni registracioni organ dužan je da tekst za objavu i materijal koji se ovjerava dostavi Komisiji za status i registraciju najkasnije do utorka u 16.00 časova, za naredni broj „CG Fudbal“.
4. Registracija koja ne bude objavljena, a utvrdi se da je tekst za objavu registracije blagovremeno dostavljen, biće objavljena u narednom broju, sa napomenom da važi od dana kada je registracija trebala biti objavljena.
5. Dostavljanje materijala i objavljivanje registracija igrača, uređuje se uputstvom za primjenu Odluke Izvršnog odbora FSCG o registracionim periodima i vršenju registracija igrača

Pravo nastupa

Član 36

Igrač stiče pravo nastupa na prvenstvenim i kup utakmicama danom objave registracije u "CG Fudbal", a na prijateljskim utakmicama danom registracije, ako se registruje u vrijeme registracionog perioda u sljedećim slučajevima:

- 1) ako se registruje kao igrač koji nije preregistrovan;
- 2) ako se sa svim potrebnim dokumentima registruje za drugi klub, izuzev u slučajevima iz člana 37 ovog Pravilnika;
- 3) ako se radi o registraciji igrača koji se nalazi pod kaznom zabrane nastupanja u određenom vremenskom trajanju a koju je izrekao nadležni disciplinski organ, rok za sticanje prava nastupa teče po isteku vremenske kazne;
- 4) kada se radi o registraciji igrača koji se nalazi pod kaznom zabrane nastupanja na određenom broju utakmica, igrač se smatra registrovanim danom objave registracije u "CG Fudbal", a pravo nastupa stiče po isteku kazne;
- 5) ako se registruje za novi klub kao igrač kluba koji je izvršio spajanje sa drugim klubom i koji ga nije tom prilikom registrovao;
- 6) shodno odredbama člana 30 ovog Pravilnika;
- 7) ako se registruje kao igrač koji je sporazumno raskinuo ugovor pa se prijavi za drugi klub i ako nije u postupku reamaterizacije;
- 8) ako se radi o registraciji profesionalnog igrača koji dolazi iz inostranstva i igrača koji je bio registrovan kao profesionalac u FSCG, a koji se želi registrovati u amaterskom statusu, stiče pravo nastupa na svim službenim utakmicama kao amater kada prođe vrijeme od 30 dana od dana kada je igrač svoju poslednju

- službenu utakmicu odigrao za klub u kojem je bio registrovan kao profesionalni igrač;
- 9) kada se registruje kao ustupljeni igrač, ustupljeni igrač stiče pravo nastupa za novi klub danom objave registracije u "CG Fudbal" samo pod uslovom da je pravo nastupa imao u klubu koji ga ustupa, odnosno u novom klubu stiče pravo nastupa kada bi ga stekao u klubu koji ga ustupa;
 - 10) kada se registruje po osnovu dvojne registracije;
 - 11) kada se registruje kao igrač koji dolazi iz inostranstva ako su klub i igrač, zaključno sa zadnjim danom prelaznog perioda, dostavili FSCG zahtjev za izdavanje međunarodnog sertifikata o transferu tog igrača;
 - 12) ako se radi o igraču kojem nije izdat međunarodni registracioni sertifikat o transferu u roku koji propisuje FIFA;
 - 13) ako se registruje kao igrač koji je bio ustupljen, a vraća se u klub koji ga je ustupio nakon isteka ili raskida sporazuma o ustupanju.

Član 37

Igrač stiče pravo nastupa na prvenstvenim i kup utakmicama danom objave registracije u "CG Fudbal", a na prijateljskim utakmicama danom registracije ako se registruje u sljedećim slučajevima:

- 1) ako se registruje prvi put za klub, registruje se tokom cijele godine;
- 2) ako se registruje kao profesionalni igrač kojem je raskinut ugovor odlukom nadležnog organa FSCG i zaključuje ugovor o profesionalnom igranju sa novim klubom, registruje se u skladu sa članom 34 ovog Pravilnika;
- 3) ako se registruje kao profesionalni igrač čiji je ugovor sa bivšim klubom istekao prije prelaznog perioda i koji u prelaznom periodu nije pronašao klub, a sa novim klubom zaključuje ugovor o profesionalnom igranju, registruje se u skladu sa čl. 31 i 34 ovog Pravilnika;
- 4) ako se registruje kao igrač kluba koji je odlukom nadležnog organa brisan iz registra, registruje se tokom cijele godine;
- 5) ako se registracija za novi klub poništava odlukom nadležnog organa, igrač ostaje član dosadašnjeg kluba sa pravom nastupa koje je imao u tom klubu, ako ima važeći ugovor i ukoliko igrač nije brisan u RFS, a ako je brisan tada se mora ponovo registrovati za bivši klub ili drugi klub po članu 36 ovog Pravilnika u vrijeme registracionog perioda;
- 6) ako je registracija ispravljena odlukom nadležnog organa, rok za sticanje prava nastupa teče od prethodno objavljene registracije;
- 7) ako je ugovor raskinut od strane nadležnog organa, igrač stiče pravo nastupa danom koji odredi nadležni organ FSCG ili nadležno tijelo FIFE;
- 8) ako se registruje kao igrač kluba koji je odustao od takmičenja;
- 9) ako se registruje kao igrač tima kluba koji je odustao od takmičenja.

Preregistracija

Član 38

1. Radi sređivanja evidencije registrovanih igrača, Izvršni odbor FSCG može donijeti odluku da registracioni organi RFS izvrše preregistraciju svih registrovanih igrača na svojoj teritoriji.

2. Odluka o preregistraciji obavezno se objavljuje u "CG Fudbal".

3. Igrač kojeg klub nije preregistrovao može se registrovati za novi klub zaključno sa 1. aprilom tekuće godine. Profesionalni igrač mora biti preregistrovan.

4. Preregistracija se vrši prema potrebi.

Dvojna registracija

Član 39

1. Shodno članu 9 stav 4 ovog Pravilnika igrač u isto vrijeme može biti registrovan samo za jedan klub. Izuzetno, igrač kluba Prve ili Druge lige Crne Gore koji na dan registracije nije stariji od 23 godine, može se jednom u takmičarskoj sezoni registrovati i za klub, koji nastupa u nižoj ligi.

2. Klub može imati najviše 8 (osam) registrovanih igrača po osnovu dvojne registracije.

3. Igrač strani državljanin ne može biti registrovan po osnovu dvojne registracije.

4. Registracija igrača na dvojni registraciju se obavlja u vrijeme registracionih perioda i važi najduže do kraja takmičarske sezone.

5. Igrač registrovan po osnovu dvojne registracije ima pravo nastupa za oba kluba na prijateljskim i prvenstvenim utakmicama. Na kup utakmicama igrač ima pravo nastupa samo za jedan klub.

6. Kada igrač, u periodu za koji je dvojno registrovan, nastupi na 15 (petnaest) prvenstvenih i kup utakmica za klub koji ga je dao na dvojni registraciju (računajući od početka prvenstva, a ne od dana registracije na dvojni registraciju) ili kada mu klub koji ga je dao na dvojni registraciju izda ispisnicu, nema više pravo nastupa na utakmicama drugog kluba.

7. Ako je dvojno registrovani igrač odigrao više od 45 minuta na utakmici za jedan klub, nema pravo da u narednih 48 časova nastupi za drugi klub.

8. U slučaju spora o nastupu igrača za jedan od dva kluba na pojedinoj utakmici, prednost ima klub koji ga je dao na dvojni registraciju, a igrač je dužan da postupi u skladu sa zahtjevom tog kluba.

9. Ako klubovi koji imaju igrače registrovane na dvojni registraciju učestvuju u doigravanju (baražu) nakon završetka zvaničnog takmičenja i ako se te utakmice igraju nakon isteka roka na koji su igrači dvojno registrovani, dvojna registracija je važeća do završetka doigravanja (baraža) u kojem klub učestvuje.

10. Klubovi i igrač zaključuju pisani sporazum o dvojnoj registraciji u RFS kojem pripada klub koji daje igrača na dvojni registraciju.

11. Klub koji je dao igrača na dvojni registraciju dužan je da vodi evidenciju o broju nastupa i statusu tog igrača, u vezi sa stavom 6. ovog člana, i dužan je da o istom obavještava klub za koji je igrač dvojno registrovan. U suprotnom, disciplinski je odgovoran shodno Disciplinskom pravilniku FSCG.

12. Klub za koji je igrač dvojno registrovan dužan je da vodi evidenciju o broju nastupa i statusu tog igrača za klub koji ga je dao na dvojni registraciju (u vezi sa stavom 6

ovog člana), na način što traži podatke od kluba koji je dao igrača na dvojnu registraciju i od nadležnih organa koji rukovode odnosnim takmičenjem. U suprotnom, klub je disciplinski odgovoran shodno Disciplinskom pravilniku FSCG.

13. Dvojna registracija se objavljuje u „CG Fudbal“ i ne predstavlja transfer igrača.
Ustupanje igrača

Član 40

1. Profesionalni igrač može biti ustupljen drugom klubu na osnovu pisanog sporazuma između igrača i odnosnih klubova.

2. Ustupanje igrača je predmet istih pravila koja se primjenjuju za transfer igrača, uključujući odredbe o naknadi za osposobljavanje i razvoj igrača i mehanizam solidarnosti.

3. Klub kojem je igrač ustupljen ne može vršiti transfer igrača bez pisanog ovlašćenja kluba koji je ustupio igrača i samog igrača.

Član 41

Najkraći period na koji se igrač može ustupiti jeste period između dva registraciona perioda, a najduži jedna takmičarska sezona.

Član 42

Ako sporazum o ustupanju igrača ističe u vrijeme trajanja registracionog perioda, smatra se da je takav sporazum istekao prvog dana registracionog perioda.

Član 43

Uslovi za registrovanje igrača koji se ustupa su:

- Sporazum o ustupanju zaključuje se u nadležnom savezu kojem pripada klub koji ustupa igrača;
- Ustupljenog igrača registruje organ nadležnog RFS kojem pripada klub koji preuzima igrača i registracija se objavljuje u "CG Fudbal";
- Sporazum o ustupanju sačinjava se u 5 (pet) primjeraka i potpisuju ga ovlašćeni predstavnici zainteresovanih klubova i igrač koji se ustupa.
- Sporazum može biti raskinut uz saglasnost klubova i igrača u registracionom periodu, i raskid se obavezno objavljuje u "CG Fudbal".

Član 44

1. Ustupljeni igrač u smislu ovog Pravilnika postaje na određeno vrijeme član kluba kome je ustupljen, i njegovo članstvo prestaje istekom vremena na koji je ustupljen ili raskidom sporazuma o ustupanju.

2. Klub koji ustupa igrača odgovoran je za ispunjenje ugovornih obaveza prema tom igraču i za vrijeme trajanja sporazuma o ustupanju, osim ako klubovi i igrač međusobne odnose ne uredi na poseban način.

3. Klub koji je igrača ustupio drugom klubu obavezan je da zatraži njegovu ponovnu registraciju na kraju perioda ustupanja.

Član 45

Ako klubovi koji imaju ustupljenje igrača, učestvuju u doigravanjima (baražu) nakon završetka službenog takmičanja i ako se te utakmice igraju nakon isteka roka za koji su igrači ustupljeni, registracija takvih igrača važi do završetka doigravanja (baraža) u kojem klub učestvuje. Ovo pod uslovom da klub koji je ustupio igrača to odobri pisanim putem. Takvo odobrenje mora se pribaviti prije isteka roka na koji je igrač ustupljen i prilaže se na uvid delegatu utakmice.

Registracija igrača koji dolaze iz inostranstva

Član 46

Registracija igrača stranog državljanina vrši se u skladu sa FIFA propisima i odgovarajućim propisima FSCG.

Član 47

1. Igrač registrovan za klub stranog nacionalnog saveza-člana FIFA-e, može se registrovati za klub FSCG, samo kada dobije međunarodni sertifikat o transferu (u daljem tekstu: ITC) od nacionalnog saveza kojeg želi da napusti.

2. FSCG može zahtijevati ITC od drugog nacionalnog saveza za igrača koji želi da se registruje za klub FSCG na osnovu zahtjeva tog kluba koji potpisuje i igrač. Zahtjev mora biti podnjet u vrijeme registracionog perioda.

3. Klubovi FSCG koji žele da registruju profesionalnog igrača, moraju registraciju tražiti kroz FIFA TMS sistem, jer je elektronski međunarodni sertifikat obavezan za transfere profesionalnih igrača.

4. Po dobijanju međunarodnog sertifikata odobrava se klubu registracija igrača.

Član 48

1. Ako u roku od 15 (petnaest) dana od dana upućivanja zahtjeva za izdavanje ITC za igrača profesionalca od strane FSCG, nacionalni savez kluba koji igrač napušta, ne odgovori po zahtjevu, FSCG će izdati privremenu dozvolu za registraciju igrača.

2. Nakon proteka roka od 15 (petnaest) dana, igrač je dužan da FSCG dostavi pisanu izjavu da se nalazi u statusu slobodnog igrača i da nije pod ugovorom, kao i fotokopiju lične isprave.

3. Ako u roku od 30 (trideset) dana od dana upućivanja zahtjeva za izdavanje ITC za igrača amatera od strane FSCG, nacionalni savez kluba koji igrač napušta, ne odgovori po zahtjevu, FSCG će izdati privremenu dozvolu za registraciju igrača.

4. Privremena dozvola postaje stalna nakon godinu dana od dana kada je FSCG poslao zahtjev za ITC nacionalnom savezu u kojem je igrač bio ranije registrovan. Komisija za status igrača FIFA može opozvati privremenu dozvolu, ako u međuvremenu, bivši nacionalni savez dostavi valjane razloge zbog kojih nije izdao ITC.

Međunarodni sertifikat o transferu

Član 49

1. Igraču registrovanom za klub FSCG, ITC se izdaje u skladu sa odredbama FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača.

2. ITC izdaje Stručna služba FSCG- Međunarodno odjeljenje.

3. Uslovi za izdavanje ITC, pored uslova određenih FIFA Pravilnikom o statusu i transferima igrača, su:

- a) da je igrač napunio 18 godina života, osim po posebnim uslovima propisanim FIFA Pravilnikom o statusu i transferima igrača;
- b) da su odjeljenju Stručne službe FSCG dostavljeni sljedeći dokumenti:
 - Ispisnica kluba za koji je igrač bio posljednji put registrovan,
 - Brisovnica nadležnog RFS kojom se potvrđuje da je igrač brisan,
 - Pasoš igrača;
- c) za profesionalne igrače, pored dokumenata navedenih pod tačkom b) moraju biti dostavljeni i sljedeći dokumenti:
 - U slučaju sporazumnog raskida ugovora između kluba i igrača- dokaz o sporazumnom raskidu ovjeren od nadležnih organa kako je propisano ovim Pravilnikom,
 - Odluku Arbitražnog suda FSCG, ako je ugovor raskinut njegovom odlukom,
 - Sporazum o transferu igrača koji su zaključili bivši i budući klub igrača i igrač.
- d) za profesionalne igrače koji se ustupaju inostranom klubu shodno odredbama FIFA Pravilnika o statusu i transferima, pored dokumenata navedenih pod tačkom b) alineje 1,2 i 3 ovog stava, potrebno je dostaviti i sporazum o ustupanju;
- e) za izdavanje ITC za registraciju maloljetnih igrača primjenjuju se odgovarajuće odredbe FIFA Pravilnika o statusu i transferima igrača.

4. ITC se izdaje bez naplate i bez ikakvih uslova i vremenskog ograničenja.

Član 50

1. O zahtjevu stranog saveza za izdavanje ITC za profesionalnog igrača, FSCG obavještava domaći klub, sa zahtjevom da domaći klub potvrdi da je između njega i igrača ugovor prestao da važi i da među njima nema ugovornog spora.

2. Klub je dužan potvrđivanje iz prethodnog stava dostaviti FSCG u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavještenja.

3. U spornim slučajevima FSCG poziva igrača da se izjasni o slučaju.

Član 51

FSCG je obavezan da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva izda ITC, odnosno obavijesti savez koji je zahtijevao izdavanje ITC, o razlozima za odbijanje izdavanja.

Član 52

1. ITC se izdaje na obrascu propisanom od strane FIFA-e.

2. Prilikom izdavanja ITC za profesionalnog igrača ili igrača amatera, uz ITC prilaže se i pasoš igrača.

Član 53

Prilikom izdavanja ITC, FSCG je obavezan da pisano obavijesti strani savez o disciplinskim mjerama koje su izrečene igraču prije prelaska.

Član 54

1. Kada klub FSCG namjerava da registruje igrača iz kluba stranog saveza, dužan je da FSCG podnese zahtjev za dobijanje ITC od stranog saveza.

2. FSCG je dužan da traži izdavanje ITC.

3. U slučaju da u FSCG bude dostavljen ITC nekog drugog nacionalnog saveza, od kojeg FSCG nije tražio ITC, igrač ne može biti registrovan za klub iz Crne Gore.

Međunarodni transferi maloljetnika

Član 55

1. Međunarodni transferi igrača dozvoljeni su samo ako igrač ima više od 18 (osamnaest) godina.

2. Na ovo pravilo primjenjivaće se sledeća tri izuzetka:

a) roditelji igrača se sele u zemlju u kojoj se nalazi novi klub iz razloga nevezanih za fudbal;

b) transfer se odvija na teritoriji Evropske unije (EU) ili Evropskog ekonomskog prostora (EEA), a igrač ima između 16 (šesnaest) i 18 (osamnaest) godina. U tom slučaju, minimum obaveza koje novi klub mora da ispuniti je sljedeći:

- igraču mora obezbijediti odgovarajuće fudbalsko obrazovanje i/ili treniranje u skladu sa najvišim nacionalnim standardima;
- igraču mora garantovati akademsko i/ili školsko i/ili stručno obrazovanje i/ili obuku pored fudbalskog obrazovanja i/ili treniranja, koje će omogućiti igraču da nastavi drugu karijeru sem fudbalske ukoliko prestane da igra profesionalno fudbal;
- mora organizovati sve što je potrebno kako bi se omogućilo staranje o igraču na najbolji mogući način (optimalne uslove za život u porodici kod koje boravi ili klupski smještaj, određivanje mentora u klubu, itd.).
- po registraciji takvog igrača, dotičnom savezu mora dostaviti dokaze da ispunjava gore navedene obaveze;

c) mjesto u kojem igrač živi udaljeno je manje od 50 km od državne granice, a klub kod kojeg igrač želi da se registruje u susjednom savezu takođe se nalazi na udaljenosti manjoj od 50 km od te granice. Najveća udaljenost između mjesta boravka igrača i klupskih prostorija iznosi 100 km. U takvim slučajevima, igrač mora nastaviti da živi u istom mjestu, a dva dotična saveza moraju dati svoj izričiti pristanak.

3. Uslovi iz ovog člana primjenjuju se na svakog igrača koji ranije nije bio registrovan ni za jedan klub i koji nije državljanin zemlje u kojoj želi da se registruje po prvi put.

4. Za svaki međunarodni transfer koji se vrši u skladu sa stavom 2 ovog člana i za svaku prvu registraciju koja se obavlja shodno stavu 3 ovog člana potrebna je saglasnost potkomisije FIFA koju u tom cilju imenuje Komisija za status igrača FIFA. Moalbu za dobijanje saglasnosti dostavlja savez koji želi da registruje igrača. Bivši savez imaće mogućnost da dostavi svoje mišljenje. Saglasnost potkomisije mora se pribaviti prije nego što savez podnese zahtjev za ITC i/ili prije prve registracije. Kršenje ove odredbe biće sankcionisano od strane Disciplinske komisije u skladu sa FIFA disciplinskim kodeksom. Pored sankcija izrečenih savezu koji je propustio da traži saglasnost potkomisije, sankcije takođe mogu biti izrečene i bivšem savezu zbog izdavanja ITC bez saglasnosti potkomisije, kao i klubovima koji su zaključili ugovor o transferu maloljetnog igrača.

Registracija i prijavljivanje maloljetnih igrača koji su članovi akademija

Član 56

1. Klubovi FSCG koji vode akademiju koja ima pravne, finansijske ili de fakto veze sa klubom u obavezi su da sve maloljetne igrače koji pohađaju akademiju prijave RFS na čijoj teritoriji akademija posluje.

2. RFS je u obavezi da obezbijedi da sve akademije sa pravnim, finansijskim ili de fakto vezama sa klubom:

a) vode klub koji učestvuje u odgovarajućem stepenu takmičenja; da svi igrači budu prijavljeni RFS na čijoj teritoriji akademija posluje ili registrovani u samom klubu;

ili

b) da RFS na čijoj teritoriji akademija posluje prijave sve maloljetne igrače koji pohađaju akademiju u cilju obuke.

3. RFS je obavezan da vodi evidenciju sa imenima i datumima rođenja maloljetnih igrača koje su mu klubovi ili akademije prijavili.

4. RFS je obavezan da evidenciju iz prethodnog stava dostavi FSCG.

5. Izvršni odbor FSCG utvrđuje obrazac za prijavljivanje maloljetnika.

6. Samim činom prijavljivanja, akademije i igrači obavezuju se da će se baviti fudbalom poštujući FIFA Statut, kao i da će poštovati i promovisati etičke principe organizovanog fudbala.

7. Odredbe ovog člana primjenjivaće se za prijavljivanje svih maloljetnih igrača koji nijesu državljani Crne Gore, a žele da budu prijavljeni na njenoj teritoriji.

Ovjera registracije igrača

Član 57

1. Registraciju igrača ovjerava Komisija za status i registraciju, nakon uvida u dokumentaciju koju u COMET unese registracioni organ nadležnog RFS.

2. Ovjeru iz prethodnog stava Komisija za status i registraciju obavezna je da izvrši u roku od dva dana od dana prijema odluke o registraciji i istu objavi u "CG Fudbal",

odnosno odbije ili vrati nadležnom registracionom organu, koji će u roku od tri dana otkloniti nedostatke.

3. Ako se odbija ovjera registracije, Komisija za status donosi odluku kojom istovremeno i poništava tu registraciju. Odluka se dostavlja registracionom organu nadležnog RFS koji je dužan da istu odmah dostavi klubu koji je podnio zahtjev za registraciju igrača.

4. Protiv odluke Komisije za status, nezadovoljna strana može uložiti žalbu Komisiji za žalbe FSCG u roku od tri dana od dana prijema odluke kojom je odbijena ovjera registracije.

5. Odluka Komisije za žalbe FSCG je konačna i objavljuje se u „CG Fudbal“.

Prigovor

Član 58

1. Prigovor protiv odluke registracionog organa nadležnog RFS o registraciji igrača, objavljene u „CG Fudbal“, podnosi se registracionom organu nadležnog RFS. Prigovor mogu uložiti svi članovi FSCG.

2. Prigovor se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „CG Fudbal“. Uz prigovor se dostavlja i dokaz o uplati takse u iznosu koji utvrđuje Izvršni odbor FSCG, s tim što se taj iznos vraća u slučaju usvajanja prigovora.

Član 59

1. Neblagovremeni prigovor ili prigovor uloženi u roku, a za koji nije uplaćena odgovarajuća taksa, biće odbačen.

2. Pri ocjeni blagovremenosti prigovora u obzir se uzima datum preporučenog pisma-poštanskog žiga ili datum prijema neposrednog podnošenja.

3. Uz prigovor se obavezno dostavljaju dokazi o osnovanosti prigovora.

Član 60

1. Odluka po prigovoru donosi se u roku od 5 (pet) dana od dana prijema i dostavlja se odmah zainteresovanim stranama.

2. Ako nadležni registracioni organ ocijeni da je prigovor osnovan, odmah će poništiti registraciju igrača i odluku o tome objaviti u „CG Fudbal“.

Žalba

Član 61

1. Na odluku nadležnog registracionog organa, donijetu po prigovoru na registraciju, nezadovoljna strana može podnijeti žalbu Komisiji za status i registraciju, kao drugostepenom organu, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke. Na žalbu se plaća taksa u iznosu koji utvrđuje Izvršni odbor FSCG.

2. Neblagovremena žalba ili žalba uložena u roku a za koju nije uplaćena odgovarajuća taksa, biće odbačena. Pri ocjeni blagovremenosti žalbe u obzir se uzima datum preporučenog pisma-poštanskog žiga ili datum prijema neposrednog podnošenja. Uz žalbu se obavezno dostavljaju dokazi o osnovanosti žalbe.

3. Komisija za status i registraciju dužna je da odluči po žalbi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema žalbe.

4. Odluka Komisije za status i registraciju je konačna.

Odluka po prigovoru ili žalbi

Član 62

1. Po prigovoru ili žalbi, odluka o registraciji se može:

a) **p o t v r d i t i**,

b) **p o n i š t i t i**, ako se utvrdi da igrač na osnovu priloženih dokumenata nije ispunjavao uslove za registraciju. Registracija se smatra kao da nije postojala, a u tom slučaju igrač ostaje član dotadašnjeg kluba,

c) **i s p r a v i t i**, ako se utvrdi da igrač ispunjavao uslove za sprovođenje registracije, ali da nije primijenjen odgovarajući član ovog Pravilnika, sa pravom nastupa po prvobitno objavljenoj registraciji.

2. Registracija igrača se može **p o n i š t i t i** na osnovu odluke Komisije za status i registraciju ako se naknadno utvrde nepravilnosti. Registracija se smatra kao da nije ni postojala.

3. Odluka o poništenju ili ispravci registracije objavljuje se u "CG Fudbal".

Prekršaji pri registraciji igrača

Član 63

1. Kada se na osnovu blagovremenog prigovora odnosno žalbe, ili po službenoj dužnosti nadležnog organa, utvrdi da je igrač registrovan za dva ili više klubova, Komisija za status i registraciju će poništiti sve nepravilno objavljene registracije i ostaviti na snazi ispravnu registraciju.

2. Kada se poslije isteka roka za prigovore utvrdi da je igrač registrovan za dva ili više klubova, Komisija za status i registraciju će poništiti sve prethodne registracije, a igrač ostaje član kluba na osnovu poslednje registracije, ako je od poslednje registracije proteklo najmanje dvije godine i ako se ne radi o igraču koji je imao zaključen ugovor sa klubom (jer ostaje član kluba sa kojim je ugovor zaključen).

3. Ako dva ili više klubova istovremeno podnesu zahtjev za registraciju istog igrača, nadležni registracioni organ će registrovati igrača za onaj klub za koji je igrač vremenski prije potpisao prijavu, ako je u to vrijeme po odredbama ovog Pravilnika imao pravo mijenjati klub.

4. Ako je igrač registrovan za klubove različitih nadležnih registracionih organa, vođenje postupka i donošenje odluka u nadležnosti je Komisije za status i registraciju.

Član 64

Protiv igrača i kluba, kao i odgovornog lica registracionog organa koji naprave prekršaj u vezi sa registracijom igrača, pokreće se disciplinski postupak po odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Zahtjev za zaštitu pravilnika po registracijama

Član 65

1. Protiv konačne odluke o registraciji igrača, učesnici u postupku mogu podnijeti zahtjev za zaštitu Pravilnika, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema iste.

2. Zahtjev se podnosi preko organa koji je donio konačnu odluku, a koji je obavezan da ga sa cjelokupnom dokumentacijom podnese na odlučivanje Izvršnom odboru FSCG.

3. Uz predlog se podnosi dokaz o uplaćenju taksi.

4. Izvršni odbor FSCG mora donijeti odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva, a u svakom slučaju prije početka nove takmičarske sezone.

Član 66

Podnošenje zahtjeva za zaštitu Pravilnika, ne odlaže sprovođenje konačne odluke.

IV. STATUS IGRAČA

Član 67

1. Igrači koji učestvuju u organizovanom fudbalu imaju status amatera ili profesionalca.

2. Profesionalni igrač je igrač koji ima pisani ugovor sa klubom kojeg su ovjerali nadležni registracioni organi FSCG i koji je za svoju fudbalsku aktivnost plaćen više od iznosa troškova koje stvarno napravi po tom osnovu. Svi ostali igrači su amateri.

Igrač amater

Član 68

1. Igrač amater može biti član svakog kluba bez obzira na stepen takmičenja u kojem se klub takmiči.

2. Igrač amater je igrač koji se bavi fudbalom bez naknade.

3. Igraču amateru klub može nadoknaditi stvarne troškove koji su nastali tokom njegovog učestvovanja u fudbalskoj aktivnosti, kao što su: putni i hotelski troškovi, troškovi smještaja i ishrane, troškovi za opremu, osiguranje i treninge, pod uslovom da se time ne mijenja igračev amaterski status.

Član 69

Klub je obavezan da igrača amatera osigura od slučaja povrede, bolesti ili smrti, a koje su posljedica igranja utakmice, treniranja, kao i za slučajeve koji su se desili na putovanjima na utakmice i treninge i sa utakmica i treninga.

Ponovno sticanje amaterskog statusa

Član 70

1. Igrač registrovan kao profesionalac može se ponovo registrovati kao amater samo po isteku najmanje 30 (trideset) dana od datuma njegove poslednje utakmice koju je odigrao kao profesionalac. Ako igrač nakon prestanka važenja ugovora ne mijenja klub, zadržava pravo nastupa za taj klub.
2. Po ponovnom sticanju amaterskog statusa ne plaća se naknada za osposobljavanje i razvoj igrača.

3. Ako se igrač ponovo registruje kao profesionalac u roku od 30 (trideset) mjeseci od ponovnog sticanja amaterskog statusa, njegov novi klub plaća naknadu za osposobljavanje i razvoj igrača u skladu sa ovim Pravilnikom.

Prestanak aktivnosti

Član 71

1. Profesionalni igrači koji završe svoju karijeru po isteku svojih ugovora i amateri koji prestanu da igraju fudbal, ostaju registrovani u savezu kojem pripada njihov poslednji klub u periodu od 30 (trideset) mjeseci.
2. Navedeni period započinje na dan kada je igrač poslednji put nastupao za klub na nekoj zvaničnoj utakmici.

Profesionalni igrač

Član 72

1. Profesionalni igrač može sa klubom zaključiti ugovor o profesionalnom igranju ili stipendijski ugovor o igranju.
2. U smislu odredbi FIFA Pravilnika o statusu i transferima igrača, igrač koji je u vrijeme zaključivanja stipendijskog ugovora o igranju bio stariji od 16 godina, ima status profesionalnog igrača.
3. Klub je obavezan da profesionalnog igrača osigura za slučaj povrede, bolesti ili smrti, a koje su posljedica igranja utakmice, treniranja, kao i za slučajeve koji su se desili na putovanja na utakmice i treninge i sa utakmica i treninga.
4. Profesionalnom igraču, koji zbog povrede ne igra, ne može se jednostrano raskinuti ugovor dok traje medicinska rehabilitacija. Takav igrač ostaje član kluba i do isteka ugovora ima pravo na sva ugovorena novčana primanja i na sva osiguranja.
5. Profesionalni igrač koji odbija rehabilitaciju nema prava iz prethodnog stava ovog člana.

Ugovori

Član 73

Ugovore o profesionalnom igranju i stipendijske ugovore o igranju mogu zaključivati samo klubovi Prve i Druge lige Crne Gore.

Ugovor o profesionalnom igranju

Član 74

Ugovor o profesionalnom igranju zaključuje se u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača.

Član 75

1. Ugovor o profesionalnom igranju potpisuju igrač i ovlašćeni predstavnik kluba.
2. Ukoliko se ugovor zaključuje sa igračem koji nema navršenih 18 (osamnaest) godina života, ugovor obavezno potpisuje i njegov roditelj ili staratelj.
3. Ugovorom o profesionalnom igranju obavezno se utvrđuje vrijeme trajanja ugovora i uređuju prava, obaveze i odgovornosti kluba i igrača, kao i pravo igrača na novčana primanja.

Član 76

1. Minimalno trajanje ugovora o profesionalnom igranju je period od dana njegovog zaključenja do kraja takmičarske sezone, a najduže trajanje ugovora je 5 (pet) godina.
2. Igrač mlađi od 18 (osamnaest) godina života ne može se zaključiti ugovor za period duži od 3 (tri) godine. Ništava je odredba koja se odnosi na duži period.
3. Sa igračem mlađim od 16 (šesnaest) godina života ne može se zaključiti ugovor o profesionalnom igranju.

Član 77

Datum zaključivanja i vrijeme trajanja ugovora o profesionalnom igranju upisuju se u pasoš igrača.

Član 78

1. Važnost ugovora o profesionalnom igranju ne zavisi od rezultata medicinskog pregleda.
2. Svi potrebni medicinski pregledi, ispitivanja i testovi zdravstvene sposobnosti igrača obavljaju se prije zaključenja ugovora.

Član 79

Ugovorne odredbe koje su suprotne odredbama ovog Pravilnika i FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača su ništave.

Stipendijski ugovor o igranju

Član 80

1. Igrač i klub mogu zaključiti stipendijski ugovor o igranju.
2. Stipendijski ugovor o igranju može se zaključiti sa igračem koji je navršio 14 (četnaest) godina života. Sa igračem koji nije navršio 18 (osamnasest) godina života, stipendijski ugovor o igranju zaključuje se na rok najduže na 3 (tri) godine.
3. Stipendijski ugovor o igranju može trajati najduže do kraja takmičarske sezone u kojoj taj igrač navršava 23 (dvadesettri) godine života.
4. Odredbe stipendijskog ugovora o igranju, koje su suprotne stavu 2 i 3 ovog člana, smatraju se ništavim.

5. U pogledu uslova za zaključivanje, trajanja, ispunjavanje obaveza i raskida stipendijskog ugovora o igranju i statusnih pitanja igrača sa kojim je zaključen ovakav ugovor, primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Član 81

1. Ugovori se po pravilu zaključuju u registracionim periodima.

2. Ugovori se mogu zaključiti i van registracionog perioda, shodno ovom Pravilniku, u sljedećim slučajevima:

- igrač zaključuje prvi ugovor sa klubom Fudbalskog saveza Crne Gore,
- kada se igrač registruje za klub u roku od 30 dana od dana isteka ljetnjeg registracionog perioda,
- kada je odlukom Arbitražnog suda FSCG ugovor igrača i kluba raskinut krivicom kluba,
- kada je odlukom Arbitražnog suda FSCG ugovor igrača i kluba oglašen nevažećim,
- pod uslovima iz člana 26 ovog Pravilnika,
- pod uslovima iz člana 31 ovog Pravilnika,
- kada klub, za koji je igrač bio registrovan, odustane od službenog takmičenja,
- kada određeni tim kluba za koji je igrač bio registrovan i za koji je igrač nastupao u odnosnoj takmičarskoj sezoni odustane od takmičenja i
- kada klub za koji je igrač bio registrovan prestane sa radom.

Član 82

Ugovor između igrača i kluba prestaje da važi:

- protekom vremena na koje je zaključen,
- sprazumnim raskidom ugovornih strana,
- poništenjem ili raskidom od strane nadležnog organa FSCG,

kao i u svim drugim slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom.

Član 83

Ugovorne strane čiji ugovor nije ovjeren i deponovan kod nadležnih registracionih organa, nemaju pravnu zaštitu od strane organa FSCG.

Član 84

1. Izvršni odbor FSCG utvrđuje obrasce ugovora o profesionalnom igranju i stipendijskog ugovora o igranju koji sadrže minimum uslova i koji se ne mogu mijenjati.

2. Obrasce ugovora iz stava 1 ovog člana Izvršni odbor FSCG objavljuje u "CG Fudbal" najkasnije 20 dana prije početka registracionog perioda.

Objava, zaključivanje i ovjera ugovora

Član 85

1. Ugovori se zaključuju, sporazumno raskidaju i ovjeravaju u sjedištu registracionog organa nadležnog RFS. Izuzetno, ugovor se može zaključiti, sporazumno raskinuti i ovjeriti izvan sjedišta registracionog organa, pod uslovom da je prisutan ovlašćeni predstavnik registracionog organa nadležnog RFS.

2. Nadležni registracioni organi mogu ovjeriti samo onaj ugovor ili sporazumni raskid koji je uredno potpisan od svih subjekata tog pravnog posla i ako je svaka stranica uredno potpisana od strane igrača i ovlaštenog predstavnika kluba.

3. Potpis stavljen na ugovor ili sporazumni raskid ne može se jednostrano povući.

4. Nakon što ovjeri zaključeni ili sporazumno raskinuti ugovor, registracioni organ nadležnog RFS je dužan da isti, u roku od pet dana od dana ovjere, dostavi Komisiji za status i registraciju na verifikaciju. U suprotnom, protiv odgovornih lica pokrenuće se postupak kod strane nadležnog organa FSCG shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

5. Ako je ugovor ovjeren posljednjeg dana registracionog perioda, registracioni organ je dužan da isti odmah dostavi Komisiji za status i registraciju na ovjeru.

6. Ugovori i sporazumi o raskidu se ovjeravaju pečatom kluba, pečatom registracionog organa nadležnog RFS i pečatom Komisije za status i registraciju, a zaključuju se u pet primjeraka.

7. Nadležni registracioni organi RFS i FSCG vode registar ugovora, aneksa ugovora, sporazuma o raskidu ugovora i sporazuma o ustupanju igrača, i iste su dužni da unose u COMET.

8. Ugovori, sporazumi o raskidu ugovora, sporazumi o ustupanju ili dvojnoj registraciji objavljuju se u "CG Fudbal".

V. ODRŽAVANJE UGOVORNE STABILNOSTI

Poštovanje ugovora

Član 86

1. Ugovor ne može biti raskinut u toku takmičarske sezone, osim u slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom.

2. Ukoliko klub po završetku takmičarske sezone prelazi u stepen takmičenja gdje po odredbama ovog Pravilnika nije dozvoljeno zaključivanje ugovora, svi zaključeni ugovori između tog kluba i igrača prestaju da važe, danom utvrđivanja konačne Tabele odnosnog takmičenja.

Član 86a

1. Klubovi su obavezni da ispunjavaju svoje finansijske obaveze prema igračima i drugim klubovima pod uslovima utvrđenim ugovorima sa igračima, odnosno ugovoru o transferu.

2. Klub koji kasni sa svojim obavezama duže od 30 (trideset) dana disciplinski je odgovoran u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSCG. Igrač ili klub povjerilac mogu podnijeti prijavu protiv kluba dužnika samo ako su ga pisano upozorili na kašnjenje i ostavili mu rok od najmanje 10 (deset) dana za ispunjenje obaveze, a klub dužnik nije postupio prema upozorenju.

3. Odredbe o disciplinskim mjerama za klub koji kasni sa ispunjavanjem obaveza iz stava 1 ovog člana utvrđene su Disciplinskim pravilnikom FSCG.

Sporazumni raskid ugovora

Član 87

Ugovor se može sporazumno raskinuti tokom takmičarske sezone. Sporazum se ovjerava kod registracionog organa nadležnog RFS i objavljuje se u „CG Fudbal“.

Raskid ugovora iz opravdanog razloga

Član 88

1. Ugovorne strane mogu raskinuti ugovor bez ikakvih posljedica (plaćanje obeštećenja ili izricanje sportskih sankcija) u slučaju da postoji opravdani razlog.

2. Raskid ugovora iz opravdanog razloga, ugovorne strane mogu tražiti u bilo koje vrijeme takmičarske sezone.

3. Postojanje opravdanog razloga utvrđuje Arbitražni sud FSCG u skladu sa argumentima svakog posebnog slučaja.

4. Opravdani razlog za raskid ugovora od jedne strane je obično posljedica kršenja ugovora od druge strane. Osnovno pravilo za raskid ugovora iz opravdanog razloga je da se radi o kršenju ugovornih odredbi i da to traje najmanje tri mjeseca.

5. U slučaju da Arbitražni sud FSCG utvrdi da postoji opravdani razlog za raskid ugovora, strana koja raskida ugovor sa opravdanim razlogom nije dužna da plati obeštećenje i ne treba da trpi sportske sankcije.

6. Ugovorna strana koja je odgovorna za raskid ugovora dužna je da plati obeštećenje za štete pretrpljene kao posljedica ranog prekida ugovora i mogu joj biti izrečene sportske sankcije.

Raskid ugovora iz sportski opravdanog razloga

Član 89

1. Igrač može raskinuti ugovor prije isteka roka važnosti iz sportski opravdanog razloga, ako se radi o afirmisanom profesionalcu koji je u takmičarskoj sezoni nastupio na manje od 10% zvaničnih utakmica svog kluba. Smatra se da igrač nije nastupio ako se nalazi u zapisniku utakmice ali nije ušao u igru.

2. Po ovom osnovu igrač može raskinuti ugovor na način da najkasnije 15 (petnaest) dana od datuma poslednje zvanične utakmice takmičarske sezone koju je igrao klub kod kojeg je registrovan, pisanim putem obavijesti klub o raskidu ugovora.

3. U slučaju da klub smatra da postoje posebne okolnosti koje ne opravdavaju raskid ugovora iz sportski opravdanog razloga ili da igrač treba da plati naknadu, može tražiti

od Arbitražnog suda FSCG, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahtjeva ili obavještenja o raskidu, da odluči o opravdanosti raskida ugovora.

4. Do završetka postupka pred Arbitražnim sudom FSCG ugovor ostaje na snazi.

5. Prilikom procjene takvih slučajeva u obzir će se uzeti okolnosti u kojima se igrač nalazi, a sportski opravdani razmatraće se od slučaja do slučaja.

6. U slučaju raskida ugovora iz sportski opravdanog sportske sankcije se ne izriču, a naknada se može isplatiti.

7. Raskid ugovora po ovom osnovu ne isključuje pravo kluba na naknadu za osposobljavanje i razvoj igrača.

Posljedice raskida ugovora bez opravdanog razloga

Član 90

Ako se ugovor raskine bez opravdanog razloga, primjenjuju se sljedeće odredbe:

a) U svim slučajevima, strana koja prekrši ugovor plaća obeštećenje. Obeštećenje za kršenje ugovora biće obračunato uzimajući u obzir propise FSCG, domaće zakonodavstvo, kao i sve druge objektivne kriterijume. Ovi kriterijumi će posebno uključivati nagrade i druge beneficije na koje igrač ima pravo prema postojećem ugovoru i svim aneksima, vrijeme preostalo do isteka ugovora do najviše pet godina, troškove i iznose koje je bivši klub isplatio (otplaćene tokom trajanja ugovora), kao i da li je kršenje ugovora nastalo u okviru zaštićenog perioda;

b) Pravo na obeštećenje ne može se prenijeti na treće lice. Ako se od profesionalnog igrača traži da plati obeštećenje, igrač i njegov novi klub biće zajednički i odvojeno odgovorni za plaćanje obeštećenja. Iznos obeštećenja može biti određen u ugovoru ili se o njemu strane mogu dogovoriti;

c) Osim obaveze da plati obeštećenje, sportske sankcije će biti izrečene svakom igraču za koga se utvrdi da je kršio ugovor tokom zaštićenog perioda. Ova sportska sankcija će biti zabrana nastupanja na zvaničnim utakmicama u trajanju od 4 mjeseca. U slučaju otežavajućih okolnosti, zabrana će trajati 6 mjeseci. U svim slučajevima, ove sportske sankcije stupiće na snagu od početka sljedeće sezone novog kluba. Jednostrano kršenje ugovora bez opravdanog razloga ili sportski opravdanog razloga poslije zaštićenog perioda, neće uzrokovati izricanje sportskih sankcija. Međutim, disciplinske mjere mogu biti izrečene zbog neobavještanja o raskidu u roku od 15 (petnaest) dana od zadnje zvanične utakmice u sezoni (uključujući nacionalni kup) kluba za koji je igrač registrovan. Zaštićeni period počinje ponovo kada se, pri obnovi ugovora, trajanje prethodnog ugovora produži;

d) Osim obaveze da plati obeštećenje, sportske sankcije će biti izrečene i svakom klubu za kojeg se utvrdi da je kršio ugovor ili je navodio igrača na kršenje ugovora tokom zaštićenog perioda. Pretpostaviće se da je, osim ako se ne utvrdi suprotno tome, svaki klub koji angažuje profesionalnog igrača koji je raskinuo svoj ugovor bez opravdanog razloga, naveo tog igrača da počinji prekršaj. Klubu će biti zabranjeno da registruje bilo koje nove igrače, za dva registraciona perioda;

e) Svako lice koje je obavezno da poštuje propise FSCG, odnosno Statut i propise FIFA-e (funkcioneri klubova, agenti za igrače, igrači i dr.), koje se ponaša na način kojim navodi na kršenje ugovora između profesionalnog igrača i kluba u cilju olakšavanja transfera igrača, kažnjava se u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSCG.

Zaštićeni period

Član 91

Zaštićeni period je razdoblje od tri cijele sezone ili tri godine, što god prvo dolazi poslije stupanja ugovora na snagu, ako je takav ugovor zaključen prije 28. rođendana profesionalnog igrača, ili period od dvije cijele sezone ili dvije godine, što god prvo dolazi poslije stupanja ugovora na snagu, ako je takav ugovor zaključen poslije 28. rođendana profesionalnog igrača.

Posebne odredbe u vezi sa ugovorom između profesionalnog igrača i kluba

Član 92

1. Klub koji namjerava da zaključi ugovor sa profesionalnim igračem mora o tome obavijestiti pisanim putem njegov trenutni klub, prije nego što stupi u pregovore sa tim profesionalnim igračem. Profesionalni igrač može zaključiti ugovor sa drugim klubom samo ako je njegov ugovor sa sadašnjim klubom istekao ili će isteći u narednih šest mjeseci. Za svaku povredu ove odredbe izreći će se odgovarajuće sankcije.

2. Ukoliko je u zaključivanju ugovora između igrača i kluba ili pri zaključenju ugovora o transferu između dva kluba učestvovao posrednik, to treba naznačiti u predmetnom ugovoru navodeći ime posrednika.

3. Ako profesionalni igrač zaključi više od jednog ugovora koji se odnose za isti period, primjenjivaće se odredbe iz odjeljka koji govori o održavanju ugovorne stabilnosti.

Uticaj treće strane na klubove

Član 93

1. Nijedan klub ne smije zaključiti ugovor koji omogućava bilo kojoj drugoj strani tog ugovora ili bilo kojoj trećoj strani da dobije mogućnost da utiče na nezavisnost, politiku ili učinak ekipa tog kluba, a u pitanjima koja su u vezi sa zaposlenjem ili transferom.

2. Disciplinska komisija FSCG može da izrekne disciplinsku mjeru klubu koji ne poštuje obaveze definisane prethodnim stavom.

Vlasništvo treće strane nad igračevim ekonomskim pravima

Član 93a

1. Nijedan klub ni igrač ne mogu zaključiti ugovor sa trećom stranom prema kojem treća strana ima pravo da učestvuje, u cjelini ili djelimično, u obeštećenju koje se plaća za budući transfer igrača iz jednog kluba u drugi, odnosno da dobija bilo kakva prava vezana za budući transfer ili obeštećenje za transfer.

2. Disciplinska komisija FSCG može izreći disciplinske mjere klubovima ili igračima koji ne poštuju obaveze utvrđene ovim članom.

Sporovi u vezi sa ugovorima

Član 94

1. Sporove u vezi sa statusnim pitanjima igrača i održavanjem stabilnosti ugovora rješava Arbitražni sud FSCG, koji odlučuje o:

- sporu zbog neispunjavanja ugovornih obaveza,
- važenju ugovora između profesionalnog igrača i kluba,
- obeštećenju i iznosu obeštećenja,
- opravdanosti odustajanja od ugovora zbog opravdanog ili sportski opravdanog razloga.

2. Arbitražni sud FSCG odlučuje o zahtjevima pod uslovom da nije proteklo više od dvije godine od događaja koji je doveo do spora.

VI. NAKNADA ZA OSPOSBLJAVANJE I RAZVOJ IGRAČA I SOLIDARNI DOPRINOS

Naknada za osposobljavanje i razvoj igrača

Član 95

1. Naknada za osposobljavanje i razvoj igrača (u daljem tekstu: naknada) plaća se klubu/klubovima koji su trenirali igrača, kada igrač potpiše svoj prvi profesionalni ugovor o igranju ili stipendijski ugovor o igranju (koji je igrač zaključio nakon navršene 16. godine života) i prilikom svakog transfera profesionalnog igrača do kraja takmičarske sezone u kojoj navršava 23 godine života.

2. Osposobljavanje i razvoj igrača (u daljem tekstu: treniranje) obavlja se između 12. i 21. godine života.

3. Naknada se plaća do 23. godine života igrača, za treniranje koje je obavljeno do 21. godine života.

4. Kada je igrač amater prešao u drugi klub bez promjene statusa, njegov bivši klub/ klubovi nemaju pravo na naknadu.

Član 96

Obaveza plaćanja naknade nastaje, bez obzira na to da li se transfer realizuje tokom ili na kraju važenja ugovora igrača i ona je nezavisna od obaveze plaćanja obeštećenja za raskid ugovora.

Član 97

1. Pod igračem za čije se treniranje plaća naknada, smatra se samo igrač koji prelazi u klub Prve ili Druge lige Crne Gore.

2. Status kluba u koji igrač prelazi, utvrđuje se prema stepenu takmičenja u kojem će se klub takmičiti u narednoj takmičarskoj sezoni, a status kluba iz kojeg igrač odlazi,

utvrđuje se prema stepenu takmičenja u kojem se klub takmičio u prethodnoj takmičarskoj sezoni.

3. Klub ima pravo na naknadu, samo ako u vrijeme podnošenja zahtjeva za plaćanje naknade, nastupa sa najmanje dvije selekcije različitih uzrasta u takmičenjima u organizaciji FSCG i/ili regionalnog saveza.

Član 98

Kada igrač potpisuje naredne profesionalne ugovore o igranju ili stipendijske ugovore o igranju, naknada se plaća samo prethodnom klubu. Jednom ostvareno pravo na naknadu je konačno i klub to pravo ne može ponovo ostvariti.

Član 99

Naknada se ne plaća u sljedećim slučajevima:

- a) ako je bivši klub raskinuo ugovor bez opravdanog razloga (bez prejudiciranja prava prethodnih klubova)
- ili
- b) ako profesionalni igrač nakon transfera ponovo stekne amaterski status.

Član 100

Visina naknade utvrđuje se pisanim sporazumom zainteresovanih klubova koji ovjerava registracioni organ RFS kojem pripada klub iz kojeg igrač odlazi i sačinjava se u pet primjeraka.

Član 101

Ako zainteresovani klubovi nijesu sačinili pisani sporazum o visini naknade, ona se utvrđuje na način određen odlukom Izvršnog odbora FSCG, koja se objavljuje u „CG Fudbal“.

Član 102

1. Klub iz kojeg igrač odlazi ima pravo na naknadu za cjelokupan vremenski period koji je igrač u njemu neprekidno proveo od 12. godine života.

2. Klub, koji ima pravo na naknadu u slučaju sledećeg transfera profesionalnog igrača (igrač sa profesionalnim ugovorom o igranju ili stipendijskim ugovorom igranju), je obavezan klubu u koji igrač prelazi, da dostavi zahtjev sa obračunatim iznosom naknade koju potražuje, sa potrebnom dokumentacijom (pasoš igrača i dr.) na osnovu koje je obračunata, najkasnije 3 (tri) mjeseca od dana objave registracije igrača.

3. Klub u koji igrač prelazi dužan je da uplati naknadu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za naknadu.

4. Ako novi klub ne plati naknadu ili dio naknade, klub koji ima pravo na naknadu može pokrenuti postupak za naplatu naknade najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka iz stava 3 ovog člana.

5. Klubovi u kojima je igrač bio registrovan kao amater, imaju pravo od kluba sa kojim je igrač zaključio prvi profesionalni ugovor o igranju ili stipendijski ugovor o igranju, da traže naknadu u roku od 12 mjeseci od dana kada je igrač registrovan kao profesionalni igrač. Naknada se traži na način kao u stavu 2 ovog člana.

Član 103

Neizvršavanje obaveze plaćanja naknade, ne utiče na pravo igrača da pristupi drugom klubu i da se za njega registruje.

Član 104

Komisija za status donosi uputstva i daje tumačenja za primjenu odredaba koje se odnose na naknadu.

Rješavanje sporova

Član 105

1. Spor u vezi sa plaćanjem naknade rješava odlukom Komisija za status i registraciju, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

2. Odluka iz prethodnog stava je konačna.

Član 106

1. Postupak okončan odlukom Komisije za status i registraciju, ponoviće se, ako:

- se sazna za nove činjenice ili se nađe ili stekne mogućnost da se upotrijebe novi dokazi koji bi, sami ili u vezi sa već izvedenim dokazima i upotrijebljenim dokazima, mogli dovesti do drukčije odluke da su te činjenice, odnosno dokazi bili ranije izneseni ili upotrijebljeni;
- je u donošenju odluke učestvovalo lice koje nije bilo ovlašćeno za njeno donošenje;
- klubu nije data mogućnost da se izjasni, naročito propuštanjem dostavljana;
- se odluka zasniva na ispravi koja je falsifikovana ili u kojoj je ovjeren neistinit sadržaj.

2. Ponavljanje postupka mogu tražiti klub iz kojeg igrač odlazi ili klub u koji igrač dolazi (u daljem tekstu ovog poglavlja: zainteresovani klub), a Komisija za status i registraciju može pokrenuti ponavljane postupka po službenoj dužnosti.

3. Po proteku roka od mjesec dana od dana dostavljanja konačne odluke zainteresovanim klubovima, ponavljanje postupka se ne može tražiti niti se može pokrenuti po službenoj dužnosti.

Član 107

1. Zainteresovani klub podnosi Komisiji za status predlog za ponavljanje postupka, koja utvrđuje da li je predlog blagovremen, da li ga je podnio zainteresovani klub i da li je okolnost na kojoj se predlog zasniva učinjena vjerovatnim.

2. Ako uslovi iz prethodnog stava ovog člana nijesu ispunjeni, Komisija za status će zaključkom odbaciti predlog za ponavljanje postupka. Protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba.

3. Ako su ispunjeni uslovi iz stava 1 ovog člana, Komisija za status će zaključkom dozvoliti ponavljanje postupka i odrediti u kojem će se obimu ponoviti postupak. Protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba.

4. U slučaju ponavljanja postupka po predlogu zainteresovanog kluba ili po službenoj dužnosti, Komisija za status donosi zaključak kojim se ponavljanje dozvoljava, ako prethodno utvrdi da su za ponavljanje postupka ispunjeni uslovi iz stava 1 ovog člana.

5. Pedlog za ponavljanje postupka odlaže izvršenje odluke po kojoj se ponavljanje traži.

Član 108

U zaključku kojim se ponavljanje dozvoljava, izreći će se da se ukida odluka donijeta u ranijem postupku.

Član 109

Kada je to prema okolnostima slučaja moguće, a u interesu ubrzanja postupka, Komisija za status može, čim utvrdi postojanje uslova za ponavljanje, preći na one radnje postupka koje treba ponoviti, ne donoseći poseban zaključak kojim se ponavljanje dozvoljava.

Član 110

1. U ponovljenom postupku Komisija za status odlučuje u formi odluke.
2. Protiv odluke iz prethodnog stava ovog člana nije dozvoljena žalba.

Član 111

Neplaćanje naknade utvrđene pisanim sporazumom između zainteresovanih klubova ili po konačnoj odluci, smatra se prekršajem po odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Solidarni doprinos

Član 112

1. Ako profesionalni igrač (igrač sa ugovorom o profesionalnom igranju ili stipendijskim ugovorom o igranju) prelazi u drugi klub prije isteka ugovora, 5% od svake naknade, izuzev naknade za osposobljavanje i razvoj igrača koja se isplaćuje njegovom bivšem klubu, odbija se od ukupnog iznosa takve naknade i raspoređuje od strane novog kluba kao solidarni doprinos klubu/klubovima koji su učestvovali u njegovom osposobljavanju i razvoju.

2. Solidarni doprinos obračunava se na osnovu broja godina (obračunato srazmjerno ako se radi o periodu kraćem od godinu dana), tokom kojih je igrač bio registrovan za dotični klub/klubove između takmičarskih sezona u kojima je napunio 12 i 23 godine, i to na sljedeći način:

Takmičarska sezona	Visina naknade	
	Solidarni doprinos po godinama	Iznos ukupne naknade
u kojoj je igrač napunio 12, 13, 14 i 15 godina	5%	0.25%
u kojoj je igrač napunio 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 godine	10%	0.5%

3. Novi klub je dužan da solidarni doprinos isplati klubu/klubovima u skladu sa navedenim odredbama, najkasnije 30 dana poslije registracije igrača ili, u slučaju plaćanja u ratama, 30 dana od datuma takvih isplata.

4. Novi klub je dužan da obračuna iznos solidarnog doprinosa i da ga raspodijeli u skladu sa podacima o sportskoj karijeri igrača navedenim u pasošu igrača. Ukoliko je potrebno, igrač će pomoći novom klubu da ispuni ovu obavezu.

Član 113

1. Sporove u vezi sa plaćanjem solidarnog doprinosa u prvom stepenu rješava Komisija za status i registraciju.

2. Na odluku Komisije za status i registraciju nezadovoljna strana može podnijeti žalbu Komisiji za žalbe FSCG u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke. Odluka Komisije za žalbe FSCG je konačna.

3. Neplaćanje solidarnog doprinosa po konačnoj odluci smatra se prekršajem po odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

VII. OSLOBAĐANJE IGRAČA ZA REPREZENTACIJE

Član 114

1. Klubovi FSCG obavezni su da oslobode svoje registrovane igrače kada budu pozvani da igraju za reprezentaciju Crne Gore u svim selekcijama.

2. Klub koji oslobađa igrača nema pravo na finansijsko obeštećenje.

3. Klub za koji je igrač registrovan je odgovaran za njegovo osiguranje od bolesti i nesreće tokom cijelog perioda njegovog oslobađanja. Ovo osiguranje mora da se odnosi na svaku povred koju igrač pretrpi tokom međunarodne utakmice/a ili priprema za utakmicu, za koju je oslobođen.

4. Klubovi FSCG obavezni su da oslobode svoje registrovane strane igrače, kada budu pozvani da igraju za reprezentaciju za koju imaju pravo nastupa po osnovu svog državljanstva, pod uslovom da se te utakmice igraju na datume sadržane u Koordiniranom internacionalnom kalendaru utakmica.

5. Oslobađanje igrača je obavezno i za sve utakmice za koje postoji dužnost oslobađanja na osnovu posebne odluke Izvrnog komiteta FIFA-e.

6. Disciplinske mjere zbog nepoštovanja odredbi o oslobađanju igrača, prema klubovima FSCG izriče Disciplinska komisija FSCG.

Član 115

Na sva ostala pitanja u vezi sa oslobađanjem igrača za reprezentaciju odnosno saveza, primjenjuju se odredbe FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača.

VIII. ODREDBE O MALOM FUDBALU

Član 116

Ako ovim Pravilnikom ili FIFA Pravilnikom o statusu i transferu igrača nije drugačije određeno za pojedine odnose, odredbe ovog Pravilnika primjenjuje se na klubove i igrače za mali fudbal.

Član 117

Igrač u malom fudbalu je amater, koji nije plaćen za svoje bavljenje fudbalom više od troškova uloženi u njega.

Član 118

Za igrače malog fudbala ne primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na registracione periode, na pravo na naknadu i osposobljavanje igrača, kao i na pravo na doprinos solidarnosti.

Član 119

Igrač registrovan za veliki fudbal može biti registrovan i za klub malog fudbala.

IX. ODREDBE O ŽENSKOM FUDBALU

Član 120

1. Ako ovim Pravilnikom ili FIFA Pravilnikom o statusu i transferu igrača nije drugačije određeno za pojedine odnose, odredbe ovog Pravilnika primjenjuje se na klubove i igrače za ženski fudbal.

2. Igrač u ženskom fudbalu je amater, koji nije plaćen za svoje bavljenje fudbalom više od troškova uloženi u njega.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 121

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registraciji, transferu i statusu igrača (Službeni glasnik FSCG-"CG Fudbal" br.14/11 i 19/12).

Član 122

Sporovi koji su započeti, a nijesu okončani do stupanja na snagu ovog Pravilnika rješavaće se prema odredbama prethodnog Pravilnika o registraciji, transferu i statusu igrača.

Član 123

Ugovori zaključeni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika su važeći.

Član 124

1. Za tumačenje ovog Pravilnika i davanja uputstva za primjenu istog, ovlašten je Izvršni odbor FSCG, uz prethodno mišljenje Komisije za pravna pitanja FSCG.

2. U slučaju neusklađenosti ovog Pravilnika i FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača primjenjuju se odredbe FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača.

Član 125

Sve što nije regulisano ovim Pravilnikom, rješavaće se odlukama Izvršnog odbora FSCG u skladu sa Statutom FSCG i odgovarajućim propisima FIFA-e.

Član 126

Pri tumačenju ovog Pravilnika mora se polaziti od sljedećih principa:

- 1) da se ugovori moraju poštovati;
- 2) da ugovori mogu biti raskinuti u slučaju opravdanog razloga i u slučaju opravdanih sportskih razloga, bez posljedica disciplinskog karaktera, uz mogućnost plaćanja naknade i obeštećenja u skladu sa ovim Pravilnikom uz uvažavanje principa jednakog davanja;
- 3) da se ugovori ne mogu jednostrano raskidati u vrijeme trajanja sezone;
- 4) da kod jednostranog raskida ugovora za štetne posljedice odgovorna je strana koja je ugovor raskinula;
- 5) da se igraču ne može raskinuti ugovor dok traje medicinska rehabilitacija;
- 6) da se naknada za osposobljavanje i razvoj igrača plaća dok igrač ne navrši 23 godine života;
- 7) da opravdanost raskida ugovora cijene nadležni organi FSCG ako se igrač i klub ne mogu dogovoriti;
- 8) da odredbe ovog Pravilnika može mijenjati samo Izvršni odbor FSCG.

Član 127

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku FSCG "CG Fudbal".

Broj: 1229
Podgorica, 29.05.2013. godine

Predsjednik,
Dejan Savićević,s.r